

t20\_midsp\_1  
(TMF6FaNTXbTXkGaz8hyNVDVZRGQbFnQDHoN)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_midsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_midsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_midsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_midsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (k1\_xtuple\_0 (k4\_tarski X0 X1) = X0) \wedge (k2\_xtuple\_0 (k4\_tarski X0 X1) = X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k3\_domain\_1 X0 X1 X2 = k2\_xtuple\_0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k2\_domain\_1 X0 X1 X2 = k1\_xtuple\_0 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X3 X1))) \Rightarrow (k1\_domain\_1 X0 X1 X2 X3 = k4\_tarski X2 X3) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0 (u1\_struct\_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_midsp\_1 X0)\Rightarrow(l1\_struct\_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1\_xboole\_0 X0)\wedge \\ & ((\neg v1\_xboole\_0 X1)\wedge((m1\_subset\_1 X2 X0)\wedge(m1\_subset\_1 X3 X1))))\Rightarrow \\ & (m1\_subset\_1 (k1\_domain\_1 X0 X1 X2 X3) (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge((v2\_midsp\_1 X0)\wedge(l1\_midsp\_1 \\ & X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k2\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0) (u1\_struct\_0 X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k2\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0)))\Rightarrow((r2\_midsp\_1 X0 X1 X2)\Leftrightarrow(r1\_midsp\_1 \\ & X0 (k2\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0) X1) (k3\_domain\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0) X1) (k2\_domain\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0) (u1\_struct\_0 X0) X2) (k3\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 \\ & X0) X2)))))) \end{aligned} \quad (8)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge((v2\_midsp\_1 X0)\wedge(l1\_midsp\_1 \\ & X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0))\Rightarrow(\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 \\ & (u1\_struct\_0 X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 X0))\Rightarrow \\ & ((r2\_midsp\_1 X0 (k1\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0) \\ & X1 X2) (k1\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0) X3 X4))\Rightarrow( \\ & r1\_midsp\_1 X0 X1 X2 X3 X4)))))) \end{aligned}$$